

# ЭНСИЭЛИ

Нам улууңун ханыата — 1935 сүй алтынны 5 күнүгөр төрүттэммитэ

**Тыл — омук баар-суюх сыйнана уонна быстыспат бэлиэтэ. Хас бишрдии норуот бэйэтин ураты майгыннаах культуратын, үгэстэрин, тылын харыстырыр суверенний бирааптаах.**

Саха Республикасыны Тыл туунан Сокуонуттан

## Республика бары олохтоохторугар!

**М. К. АММОСОВ ТӨРӨӨБҮТЭ 100 СЫЛЫН КӨРСӨ  
НАМ УЛУУҢГАР ҮҮТҮЛЛҮБҮТ  
«АММОСОВСКАЙ ААБЫЛАР» КЫТТЫЛААХТАРЫН**

### ЫНГЫРЫЛАРА

Биир дойдулаахтарбыт, Саха сирин дьоно-сэргээт! Быйыл, 1997 сүй ахсынны 22 күнүгөр, саха норуот чулуу уола, биллилээх государственний деятель Максим Кирович Аммосов төрөөбүтэ 100 сүй туолар. Бу дьонон юбилейн көрсө Нам улууңун Дъаңалтата, юбилейн комиссия элбэх өрүттэх үлэни ынтар. Уруктуу өттүгээр М. К. Аммосов юбилейдарын ангардас төрөөбүт улууңун таймыг гар эрэ бэлиэттиг «үгэс» баара.

Кэнники кэмгэ дойдуга, республика демократиянын кирбитинин, Саха сире суверенитета сайдан ишенин сибээстээн бастын дьоннорбутун абаастык ахтар, кэризстиир уонна чиэстиир тобоостоо кэмнэр үүнүүлэр. Ол иници бай дьонон юбилейн бүтгүүн саха норуота кэр-бэлиэ түгэн быйытынан бэлиэттиг сиэрдээх уонна оруннаа дийн сыйналыбыт.

Ааспүт сүй бүтүүтүгээр буолан ааспүт республика Президенсинын быйыбыгар норуот политической хабырын сыйлартас салгыбытын, общество биир сомоё буоларыгар дьононтарын көрдөр. Олохго төнө да ырахаттар, реформалар хаамыларыгар харгыстар баалларын үрдүн дьон-сэргэ инникигэ бигэ эрэллэбэн биллэрдэ.

Максим Аммосов төрөөбүтэ 100 сүйн дьононнук көрсөрбүт норуот урукку историянын умнубатын, олохпут кэризстиэр быстыбат сибээстээхтэрин туунунаан буоларыгар саарбахаабапты.

Мантсан сиэтэрэн биниги, «Аммосовский аабылар» кыттылаахтара, республика салалтагар, дьонугар-сэргэтигээр кеккэ санааларбытын, этнилэрбитеин тиэрдэри наадалааңынан аафыт:

1. Республика Президенсэ, Государственный Мунхын (Ил Түмэн) Правительство, министрстволар уонна ведомстволар салайаччылара, улуустар уонна куораттар дъаңалтала М. К. Аммосов төрөөбүтэ 100 сүйгар аналлаах республика уонна Нам улууңун юбилейн комиссиялара салалта араас таймынтарыгар сөбүлэхиниэрлэлэн ылыныллыбыт чопчуу бунаарыларын (чуолаан капитальний тутууга) ул-хар-

чы уонна тэрээхин өттүнэн хааччыныны мэктнэлниллэргээр уонна ойннагаа тэрээхин өттүнэн.

2. Республика общественности М. К. Аммосов олохун-үлэтийн ишенийнэнэ кийн арангатагар билиннинээр дъаңаллары ылнаарыгыгар, Нам улууңгар тэриллэр юбилейн Аммосовской фондаа тус кылаак-кытынан кыттынаарыгыгар ынтырабыт.

3. Убаастыллаах ветераннаар — сэрии уотун, тыыл кытааннаа үлэтийн ааспүт ытык кырдаастарбыт, юбилейдаах дылгаа үтүү сүбэйтинэн, дьонон тылгытынан алгыссынан кыттарыгыгар көрдөнөбүт. Энэгээ олохко активийн позициябыт эдэр көлүенэбээ өрүү холубур буоллун, үгүс үтүү сабалааныннага бынчычы кыттарыгыгар өрнэбүт.

4. Юбилейдаах дылгаа республика айар интелигентиятаа ыччыты патриотизм тынынгар интэр соруктаах научийн-публицистический, уус-урган уонна документалын айымыннырын таңаарыгыгар, маассайбай информации көрүнгээр (бечээт, радио, телевидение) ишенийнэнэ бары арангатагар М. К. Аммосов олохун, үлэтийн, юбилейга бэлэннэйнини кийнник сырдатагыгыгар бараа санаабытын этбэйт.

5. Куораттарга, улуустарга үлэлнир-үөрнэр ыччатор — кыргыттар уонна уолаттар — республика инники кэскилээ экономика чэчирин сайдарыттан бынчычы тутуулктаа үйдеен турган материалный уйгуун огонрон таңаарар салаацаа бынчычы кыттарыгыгар, олохко сэргэх уонна инициативаахаа буоларыгыгар ынтырабыт.

Түмүктээн эттэхээ, М. К. Аммосов төрөөбүтэ 100 сүй туолар юбилей общественний-политической, социальной уонна экономической олбор, саха норуотуун историагыгар, дьон-сэргээ өйлүгэ-санаатыгыгар умнубаттуулбат суолу хааллар дьонон өйдөнүүк буоларыгыгар бигэ эрэлбитеин биллэрбүт.

Ынгыры 1997 сүй тохсунны 24 күнүгөр Нам улууңгар үүтүллүбүт «Аммосовский аабылар» кыттылаахтарынан ылыныннаа.

### УЛУУС ДЬАҢАЛТААГАР

## «БЭРЭЭДЭГИ АРАНГАЧЧЫЛААНЫНГА НЭШИЛИЭННЭ КЫТТЫЛЫТЫН ТҮҮННАН» СР СОКУОНУН ОЛОХХО КИЛЛЭРИИ ДЬАҢАЛЛАРЫН ТУСТАРЫНАН

Итииник ааттаах сокуону ылынын бэрээдэги арангаччылаанын тэрийнгэ, правоохранительной органын кытта бииргэ үлэлэхини бөөрөгүүтүгээ ишенийнэнэ кийн арангатагар сүрүү правовой төрүүнүүн буоларын олохомтуул. Улуус дъаңалтатын баянлыгын 1995 с. алтынны 24 күнүнээби 1012 №-дээх дъаңалтас толорууга балачча үлэ ытылыннаа. Ол эрээри ылыллар дъаңаллар криминогенний бынныны-майгыны кылай түпсарылтылар, арыгылаанын түмүгэр бурууу онгоруу, обзор өтүүлрэйтэн бэрээдэги кийн намтаабатылар. Итилэргэ олобуран маныгы дъаңайабын.

1. 1997 с. олуннүү 15 күнүгөр дээри болдьюхко ишенийнээр дъаңалталаарын баянлыктара «Бэрээдэги арангаччылаанынга ишенийнэнэ кыттылын түүннан» СР Сокуонун олоххо киллэриигэ, куттал суюх буолуутагар көнгүл өттүнэн общественний бэрээдэги арангаччылаанын атын да дъаңалларын ылыныгы ишенийнэнэ уопсай муннхахтарын ытталларыгы.

2. Улуус дъаңалтатын правовой отдела (Сивцев К. Е.) ис дыалаа улуустааыт отделын (Павлов М. М.) кытта бииргэ куттал суюх буолуутагар көнгүл өттүнэн

общественний холбоуктар тустарынан балааныннаа барылын онгороллоруугар.

3. ИДЬУО начальника (Павлов М. М.), ишенийнээр баянлыктара общественний бэрээдэги арангаччылырын холбоуктар күүстэрин көдүүстээхтүк түнанар үлэни ытыыхтаахтар.

4. Ишенийнээр баянлыктара, предприятиелар уонна тэрилтээр салайаччылара бэрээдэги арангаччылырын холбоуктар улэлэрин, материалный-технический иштээн хачаачийлалларыгы.

5. Улуус мунньябын председателин солбуйяаччи Н. Н. Баишевка манык этиини онгорого:

— криминогенний бынныны-майгыны түпсарар, бурий онгурууну уонна арыгылаанын аччатор интигээн 1997 сүлгэ кэлүм дъаңалларын огонрон улус мунньябын 9-с сессиягыг бигэргэтийнгэ киллэрэгигэ;

— бу дъаңаллар толууларын хаччийар үбүлээхийн источниковтын уонна материалный-технический иштээн хачаачийн тустарынан этиилэри улус мунньябын сессиягыг көрүүгэ киллэрэгигэ.

6. Бу дъаңал толуулутун улуус дъаңалтатын дъаңалларыгыг управляемий Лукин И. Г. хонтууроллууругар.

## КОЛЛЕКТИВТАР ДУОГАБАР УОННА СӨҮБҮЛЭНИИ ТҮҮСИЙЛЭРИН ТҮҮННАН

Саха республикасыны Президенсэ М. Е. Николаев уонна СР профсоюзтарын федерациятын председателе С. С. Сосин холбоуктаах суруктарыгар олобуран дъаңайабын:

1. Бас билли көрүнжиритэн тутуулуга суюх бары предприятиелар, тэрилтээр уонна учреждениелар салайаччыларыгар профкомиширы кытта бииргэ 1997 сүлгэ, онтон да кэлэр өттүгээр, иккэ эзтэр үс өрүтээр олобуран, обзор дыэ-үт уонна үлэ законо-дательстволарын тутуунан үлэ төлөбүрүгээр итиинэн х-

рыстабылыгыгар, социальный төлөөнүнэргэ коллективийн дуогабардын уонна себүлэниллэри түүсээллэригэ.

2. Бары ишенийнээр дъаңалталаарын баянлыктара коллективийн дуогабардын, себүлэниллэри түүсээнгэ активийн кыттынын ылыахтаахтар.

3. Бу дъаңал толуулутун хонтууроллаанын олохтоо дъаңалталаарын кытта үлээ уонна кадровой политикасаа отдельыгы (Корякин Д. П.) сүктэрэгэ.

ЯДРЕЕВ А. Н., улуус баянлыга.

### ҮАРАХАТТАРГА БЭРИММЭККЭ



Үлэ Албан аата III-II да кыннан үлэлээтэбүт ст. орденнаар кавалердара, баара суюба 400-кэ тоннан-СР тытын ханаайыстыбатын үтүүлэх үлэхнэ, Салбан олохтообо Кэскил Гаврильевич Баишев оттоонун-га кэккэ сылларга үрдүк көрдөрүлэри сийиситэ. Кини салайар толору механизациялаах оттуур звено-таа сийнгэ сезонига ортуунан 700-900 тонна общественный сүнүү дорожхой анылыгын бэлэннэйнэр. Коллектив 1100 тонна наа от кэбинэн, аатырыт механизатор Е. А. Протопопов салайар звеноотун киннитэ иккис көрдөрүнүн си-тиснэ.

Кэскил Баишев үлэтийн үгнээгээр сүлдьян ыраханын ылдьын балтараа сильнаар эмээс сирьтта. Кини ылдьыга бэриммэжээ васпүт сайн эмээ уркукуун курдук оттуур звеноону салайда. Ол түүнан Кэскил Гаврильевич маныгы кэллэригэ. Улус мунньябын председателин солбуйяаччи Н. Н. Баишевка манык этиини онгорого:

— криминогенний бынныны-майгыны түпсарар, бурий онгурууну уонна арыгылаанын аччатор интигээн 1997 сүлгэ кэлүм дъаңалларын огонрон улус мунньябын 9-с сессиягыг бигэргэтийнгэ киллэрэгигэ;

— бу дъаңаллар толууларын хаччийар үбүлээхийн источниковтын уонна материалный-технический иштээн хачаачийн тустарынан этиилэри улус мунньябын сессиягыг көрүүгэ киллэрэгигэ.

Сааскы өттүгээр республиканской балыынаа кириэн эмтэнэн баран от улэтийн сафаламмын киннэ дойдубар тахсыйбыт. 11 киннэлэх, үс трактордаах звено сайнгы күвхээ 600 тонна отуу бэлэннэйн соруктаах ходунаа тахсыйбыт. Сааскытын курааннаан, тыхылан от үнүүтэ мөлтөх буолбуга. Аны күнүнүү гэр наар ардаахтан оттоону мэнэйдэбүтэ. Төхө

В. ВАСИЛЬЕВ.

### АБЫИАХ ТЫЛ МИННЫГЭС

Тохсунны 29 күнүгээр Аппааны ишенийнээр «Хатын-цаан» студия уонна «Нам» ТРК тэрийнилэринэн «Мелодияны тайи» дийн ооннуу ытыльдана. Бу олус иштээхэнэн, ишенийнэнэн сэргэхсиппийт ооннуууга Нам улууңун баянлыга А. Н. Ядреев, баянлык бастакы солбуйяаччыта Е. Е. Иванов уонна үп управление сурониүүр специалиши С. Т. Халыева кытыннылар. Унун эрийсийлэх курэхтэн түмүгэр Александр Николаевич атыттардаа бар элбэх ырыаны билэр буолан кайылааңын таьста.





